



UNIVERZITET U SARAJEVU – PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
OPIS PREDMETA

Obrazac SP2

Stranica 1 od 4

<b>Šifra predmeta:</b> <i>GIS-211-4</i>	<b>Naziv predmeta:</b> <i>GIS</i>				
<b>Ciklus:</b> <i>I</i>	<b>Godina:</b> <i>II</i>	<b>Semestar:</b> <i>IV</i>	<b>Broj ECTS kredita:</b> <i>6</i>		
<b>Status:</b> <i>Obavezni predmet</i>		<b>Ukupan broj sati:</b> <i>60</i>  <i>Predavanja 30</i> <i>Vježbe 30</i>			
<b>Učesnici u nastavi</b>		<i>Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet</i>			
<b>Preduslov za upis:</b>		<i>/</i>			
<b>Cilj (ciljevi) predmeta:</b>	<i>Osnovni ciljevi predmeta su:</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o geografskim informacionim sistemima i softverima za GIS;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o GIS bazama podataka, njihovom kreiranju i operacijama i upravljanju;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o GIS analizama na različitim tipovima podataka i mogućnostima njihove primjene u optimizaciji korištenja prostora i rješavanju prostornih konflikata;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o podacima satelitskih opservacija Zemlje i njihove primjene u različitim naučnim oblastima i privrednim granama;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata sa multikriterijalnim analizama i mogućnostima kreiranja novih 2D i 3D setova tematskih karata o istraživanim prostornim pojavama i procesima;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata sa sadržajem i mogućnostima korištenja podataka sadržanih u digitalnom atlasu Bosne i Hercegovine, pojedinačnih kontineta i svijeta;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o modelima geoinformatičkog upravljanja prostornim pojavama i procesima;</i></li><li><i>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o mogućnostima primjene digitalnih setova tematskih podataka u oblasti životne sredine.</i></li></ul>				
<b>Tematske jedinice:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Geografski informacioni sistem (GIS) – pojam, definicije, razvoj i 2 organizacijska struktura. Podjela GIS-a. Glavni korisnički i funkcionalni nivoi GIS-a. Hardver u GIS-u. Osnovni GIS softveri.</i></li><li><i>2. GIS korisničko sučelje – metodološki koncept organizacije sučelja i njegovo korištenje. GIS metodološki koncept upravljanja i rada sa geopodacima.</i></li></ol>				



3. GIS baze podataka – pojam, definicije, struktura i organizacija. Vrste GIS baza podataka. Izvori GIS baza podataka.
4. Kreiranje GIS baza podataka. Metapodaci. GIS procesni modeli i skripte. Geopresesiranje podataka. Geovizualizacija podataka.
5. Tematski setovi i modeli GIS podataka. Vrste GIS podataka. Vektorski podaci – pojam, vrste i značaj. Tačkasti tip vektorskih podataka. Linijski tip vektorskih podataka. Poligonski tip vektorskih podataka. Rad sa vektorskim podacima.
6. Rasterski tip podataka - pojam, vrste i značaj. Struktura rasterskih podataka. Formati rasterskih podataka. Satelitski snimci – pojam, vrste i značaj. Avio snimci - pojam, vrste i značaj. Rad sa rasterskim podacima.
7. Prva provjera znanja.
8. Kreiranje podataka za GIS. Atributi podataci i atributne tabele. Analoge geografske karte. Metode i procesi pripreme podataka za GIS. Editovanje podataka.
9. GIS katalog. Konvertovanje osnovnih GIS tipova podataka. Konvertovanje rasterskih u vektorske podatke. Konvertovanje vektorskih u rasterske podatke. GIS i AutCAD. GPS podaci.
10. Topološke analize – pojam, cilj i značaj. Vrste topoloških analiza. Osnovne topološke analize sa GIS kartama. Osnovne topološke analize sa geobazama.
11. Prostorne GIS analize. Metode i modeli 2D prostorne interpolacije podataka. Spline prostorni interpolator. IDW prostorni interpolator. Kriging prostorni interpolator. Rad sa prostornim podacima.
12. 3D prostorne analize. Osnovna matematička i funkcionalna analiza površinske topografije. Zonalna statistika.
13. Upravljanje GIS bazama podataka. Prostorne reference geobaza. Svjetski koordinatni sistemi – pregled i transformacije u GIS-u. Georeferenciranje.
14. ArcGIS – korisnički nivoi i vrste. Arc Catalog. ArcMap. ArcGlobe. Model Builder. ArcGIS Desktop – korisnička organizacija i funkcionalni nivoi. ArcView. ArcEditor. ArcInfo. opcione ekstenzije za ArcGIS Desktop.
15. Analiza seminarskih radova.

Ishodi učenja:

Znanje:

- Student definiše i opisuje GIS baze podataka, izdvaja geografske podatke te opisuje mogućnosti njihovog kreiranja



	<p><i>i proširivanja</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Student daje primjere GIS analiza na različitim tipovima podataka i mogućnostima njihove primjene u optimizaciji korištenja prostora i rješavanju prostornih konflikata;</li></ul> <p><b>Vještine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Student prepozna i ponalazi podatke o satelitskim opservacijama Zemlje i njihove primjene u različitim naučnim oblastima i privrednim granama;</li><li>- upoznavanje primjenjuje multikriterijske analize i izdvaja mogućnosti kreiranja novih 2D i 3D setova tematskih karata o istraživanim prostornim pojavama i procesima;</li></ul> <p><b>Kompetencije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Student istražuje mogućnosti korištenja podataka sadržanih u digitalnom atlasu Bosne i Hercegovine, pojedinačnih kontineta i svijeta;</li><li>- Student diskutira o modelima geoinformatičkog upravljanja prostornim pojavama i procesima;</li><li>- Student predočava mogućnosti primjene digitalnih setova tematskih podataka u obrazovnom procesu u osnovnoj i srednjim školama.</li><li>- Student predočava mogućnosti primjene digitalnih setova tematskih podataka u procesu regionalnog i prostornog, te turističkog planiranja.</li></ul>
<b>Metode izvođenja nastave:</b>	Multimedijalno izlaganje i razgovor (predavanje); istraživački samostalni rad studenata, zajednička analiza i praktičan rad studenata u relevantnim aplikativnim softverima (vježbe).
<b>Metode provjere znanja sa strukturuocjene<sup>1</sup>:</b>	<p><b>Provjera znanja – kriteriji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pohađanje nastave: maksimalno 5 bodova, uslov 3 boda;</li><li>- Angažman na nastavi: maksimalno 5 bodova, uslov 3 boda;</li><li>- Pismeni test tokom kursa: maksimalno 40 bodova, uslov 21 bod;</li><li>- Pisani rad (seminarski rad): maksimalno 10 bodova, uslov 6 bodova;</li><li>- Završni ispit: maksimalno 40 bodova, uslov 22 boda;</li><li>- Ukupno 100 bodova; uslov 55 bodova</li></ul> <p><b>Ocenjivanje:</b></p> <p>Ocjena - ECTS ocjena - Broj bodova:</p> <p>10 (A) izvrstan 95 - 100 9 (B) odličan 85 - 94 8 (C) vrlo dobar 75 - 84</p>

<sup>1</sup>Struktura bodova i bodovni kriterij za svaki nastavni predmet utvrđuje vijeće organizacione jedinice prije pocetka studijske godine u kojoj se izvodi nastava iz nastavnog predmeta u skladu sa članom 64. st.6 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo



	<p>7 (D) dobar 65 - 74 6 (E) dovoljan 55 - 64 5 (F,FX) nedovoljan &lt;55</p>
Literatura <sup>2</sup> :	<p><b>Obavezna:</b> - Dug S., Drešković, N., Odžak, S. (2015): <i>Daljinska istraživanja – principi i primjena u prirodnim naukama</i>. Univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo. Burrough, P.A., McDonnel, R.A. (2006): <i>Principi geoinformacionih Sistema – drugo izdanje</i>. Oxford University Press. Prevod sa engleskog. Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S. (2006): <i>An Introduction to Geographical Information Systems</i>. Pearson Education Limited. Longley P. A. &amp; al., 2006: <i>Geographic Information Systems and Science</i>, John Wiley &amp; Sons Ltd, London.</p> <p><b>Dopunska:</b> Fortheringham, A. S., Rogerson, P. A. (1994): <i>Spatial Analysis and GIS. Technical Issues in Geographic Information Systems</i>. Taylor and Francis. London. ESRI (2012) <i>ArcGIS 10. Using Arc GIS Desktop</i>. ESRI. Redlands. USA.</p>

<sup>2</sup> Senat visokoškolske ustanove kao ustanove odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaže ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine u skladu sa članom 56. st 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo